

Adesua 27: Abode Foforo wo Kristo mu

Asempa Titire

Efiri Yesu nti, meye abode foforo! Osesa me ma menya nkwa a mede betena ama no.

Nsem a eda so wo Nnwom

2 Korintofo 5:17,

Yohane 3

Abakosem

“senea ebeye a mo ne Onyankopon nkurfo nyinaa benya tumi ate Kristo do a ekoron no ase” (Efesofo 3:18, NA-TWI).

Nkyerkyere Nsem a Mmerante ne Mmabaa Besua:

- Mmofra beka se, se wode won ho to Yesu so a, ode won ye foforo.
- Mmofra behunu akwan a wobefa so atena nkwa foforo efise woye Yesu dea.

Nneɛma a ɛho Hia Ma Akumaa Kuw:

- ☐ Baebɔɔ mu
- ☐ Din nsɛsoɔ (name tags)
- ☐ Aduane ketewa biara ma abofra biara

Dwumadi: Dadeɛ Dada ne Foforo

- ☐ Printout 1, baako ma akumaa kuw biara

Dwumadi Akwan 1: Akorɔma a Esi Dadeɛ Ho (Butterfly Transformation Craft)

- ☐ Printout 2
- ☐ Sika nsuo (scissors)
- ☐ Mframa gluu anaa teepu a ɛkyere (sticky tape)
- ☐ Dua clothespin (peg)
- ☐ Krayɔns, nsɛsoɔ pens, ahaban, anaa mogya-mmere ho nsema (paint) senea wobeyɛ ho fɛ

Dwumadi Akwan 2: Yɛ Foforo Aduan Mu Dwumadi (Make It New Art)

- ☐ Papa ahorow a ɛda ho (1 ma abofra biara)
- ☐ Pens, krayɔns, nsɛsoɔ pens
- ☐ Pɛ: stickers, washi tape, anaa nsema ahorow a wode yɛ dwumadi kese

Dwumadi: Foforo Kwan (Clean Slate)

- ☐ Chalkboard anaa Whiteboard
- ☐ Kɔkɔɔboɔ anaa ntama
- ☐ Nsɛsoɔ pens anaa chalk

Nneɛma a ɛho Hia Ma Akese Kuw:

- ☐ Baebɔɔ mu

Dwumadi Akwan 1 – Dwumadi: Hunu Saa Abɔfra No! (Guess That Baby!)

- ☐ Mfonini a ɛda abofra bere mu ma ɔkyerɛkyerɛfoɔ biara, a wode nɔma kese so (printed number).
- ☐ Nɔma nsɛsoɔ ma akyerɛkyerɛfoɔ (a ɛɛkyere won abofra mfonini nɔma).
- ☐ Teepu anaa abɔnten kɔma mfonini no.
- ☐ Bea a akyerɛkyerɛfoɔ betumi agyina ho wo adan no mu.

Dwumadi Akwan 2 – Dwumadi: Bubu No, Yɛ Foforo (Tear It Up, Make It New)

- ☐ Papa kese bi a abubu, akyigyina, anaa wode ayɛ biribi dada (wobetumi akyerɛw nsem te sɛ “bɔne,” “me ho ara,” “ntie mmara” so).
- ☐ Papa foforo kese a ɛyɛ fɛ, anaa poster kɔɔ.
- ☐ Nsɛsoɔ pens.

Ahohia a Yɛhia Ama Agoro

Agoro: Abrabɔ Dadaa, Abrabɔ Foforo Ntem Ntem

- ☐ Dotee mmokaw abien ma oteam biara (nsenkyere: *Abrabɔ Dadaa* ne *Abrabɔ Foforo*)
- ☐ Nneema a wode beso (se nhwesoo: krataa a wabɔ ho se *abrabɔ dadaa*, ne krataa akoma fitaa a eye *abrabɔ foforo*)

Agoro: Wɔwoo Bio Mbre So

- ☐ Akonnwa, kon, nsuo epo ntomtɔm (pool noodles), anaa nneema foforo a wode betumi aye akwan a eye mmerew
- ☐ Nsenkyere ho ban: *Abrabɔ Dadaa* → *Asendua (Yesu)* → *Abrabɔ Foforo*

Akumaa Kuw Daakye 1

Mmere: 15

- Ma won din nsesoɔ ne aduane ketewa.
- Paw dwumadi baako a mobeyɛ sɛ wɔredi won aduane no.

Kyɛ Na Tie

Option 1:

Bisa mmofra no sɛ wɔmfɔ won anigye ne awerɛhoɔ (nea eyɛ fɛ ne nea eyɛ hu a ɛbaeɛ da no anaa nnawɔtwe a atwam no mu).

Option 2:

Bisa mmofra no sɛ wɔntwa won ho so na wɔka senea won ho te nne de “Ehe na W’ani da?” chart no.

Mpaɛ Mɔmɔ

Boaboa mpaebɔ akɔnnɔ firi akyerɛkyerɛfoɔ no ho. Akyerɛkyerɛfoɔ anaa abofra bi betumi abɔ mpaɛɛ ma akumaa kuw no nyinaa, anaa akyerɛkyerɛfoɔ betumi abɔ mmofra baanu nkɔntɔmu sɛ wɔmfɔ won ho mmo mpaɛɛ ma won ho.

Nsɛmmisa a ɛfiri Akyiri

- “Woate aboto a wopɛ sɛ wobɛhyɛ ase foforo anaa wopɛ sɛ wopɛ fi ase foforo bio da? Dɛn na ɛbaa mu?”
- “ɛbeyɛ sɛ eyɛ mfomso bi a woyɛɛ anaa adeɛ a anko yiye. Dɛn na wobɛsesa sɛ wubetumi ayɛ bio?”
- “ɛte sɛn senea obi ma wo ɔhaw bio so kwan?”

Dwumadi: Dadeɛ Dada ne Foforo

Nneɛma a ɛho hia:

- Printout 1 – Mfonini a ɛkyerɛ adeɛ dada ne adeɛ foforo (te sɛ ashoes dada a abubu ne ashoes foforo, papa a abubu ne papa foforo, akorɔma a eyɛ wɔɔ ne akorɔma a ɛdan akorɔma fɛfɛfɛ).

Ma mmofra no nsa fa mfonini no na wɔmfɔ dada ne foforo nso abɔ mu.

Kyerɛ mfonini no biara na bisa:

- “Dɛn na ɛda nsow wɔ nsem yi mu?”
- “ɛte sɛn senea wunya adeɛ foforo?”
- “Wususɛ sɛ nnipa betumi asesa nso?”

Kuw Kɛse

Mmere: 10–15

- Ma asuafoɔ no akwaaba kɔ Crossroads na ka kyere wɔn sɛ wo ho yɛ wo fɛ sɛ wɔbaeɛ nnawɔtwe yi.

Ahyɛase Nsɛm Pɛ (Optional Starters)

- **“Hena ne Yesu?” Frɛ Ne Mmuaeɛ**
- **Mpaɛɛ Nkyerɛkyerɛ:** “Onyankopɔn, meda wo ase sɛ...”
(Susu biribi pa wɔ wo nkwa mu nne — adamfoɔ, abusua, biribi a woani gye ho, anaa ade ketewa bi te sɛ aduane ketewa a wopɛ.)
- **Dwom Ahyɛase:** “Superstar” a Go Fish toɔ.

Mpaɛɛ Ahyɛase

Ka kyere mmofra no sɛ sɛ wɔto wɔn ani gu so na wɔde wɔn nsam bɔ mu a, ɛboa wɔn ma wɔn ani da ho na ɛnye nsesoɔ ma wɔn ho nnwiri wɔn ho.

Nsɛmmisa Ahyɛase

- “Woahu wo ho mfonini a ɛye abɔfra bere mu dada da? Dɛn na wotene sɛnea ɛda ho?”

Akwan 1 – Dwumadi: Hunu Saa Abɔfra No! (Guess That Baby!)

Nneɛma a ɛho hia:

- Abɔfra mfonini ma ɔkyerɛkyerɛfoɔ biara a wɔakyerɛ nɔma kɛse so.
- Nɔma nsesoɔ ma akyerɛkyerɛfoɔ (a ɛne wɔn abɔfra mfonini nɔma no beɔɔ).
- Teepu anaa abɔnten kɔma mfonini no.
- Bea ma akyerɛkyerɛfoɔ no agyina aban mu mu.

Nhyehyɛ:

- Kyere abɔfra mfonini no nyinaa wɔ anim anaa wɔ skreen so.
- Fa nɔma kɛse gu mfonini biara ho.
- Fa ɔkyerɛkyerɛfoɔ biara kɔbea bi (ɛnne ɔnkyere nɔma no — ɛye ahintasɛm kosi sɛ wɔda no adi).
- Hwe sɛ bea no yɛ fɛ sɛ mmofra betumi akɔ akyerɛkyerɛfoɔ no nkyɛn wɔ awɛrɛhoɔ ho.

Akɔnhoma:

- “Mubenya abɔfra mfonini nyinaa a ewɔ nɔma wɔ anim. Mɛkyere nɔma biara koro, koro. Adwuma a ewɔ mo nsa so ne sɛ, munsii MUVU kɔ akyerɛkyerɛfoɔ a mususu sɛ ɔyɛ abɔfra mfonini no.”
- Frɛ abɔfra mfonini #1.
- Mmofra no kɔ akyerɛkyerɛfoɔ a wɔsusuw sɛ ɔyɛ no nkyɛn.
- Sɛ mmofra no akɔ no a, yɛda so kɔ fa kɛsɛ: ma akyerɛkyerɛfoɔ a ɔyɛ nokware no ma ɔma nɔma nsɛsoɔ no so.
- Hyɛ mu anigye sɛnea wɔyɛɛ nokware no, na ma ɔkyerɛkyerɛfoɔ no (pɛ) bɛkyere asem fɛfɛ anaa nsɛm huam bi fa ne ho abɔfra bere mu.
- San yɛ saa no ma abɔfra mfonini no nyinaa.
- Ma mmofra no nya akyerɛkyerɛfoɔ foforo biara daakye biara.
- Afei kɔ akyi, bisa mmofra no sɛnea nea wosuaa no ho yɛɛ wɔn anigye anaa nea wɔtee ho.
- Hyɛ wɔn anigye bio wɔ wɔn mmuaɛɛ nokware.

“Enyɛ fɛ anaa sɛnea wohuu abɔfra mfonini no nyinaa? Wohu sɛnea akyerɛkyerɛfoɔ no te sɛ abɔfra ketewa. Yɛn nyinaa fi ase sɛ abɔfra, na yɛnyinaa asua atena so kɛsɛ. Nanso wonim sɛ wɔ Baebɔɔ mu no, Yesu kae biribi a ɛboro abɔfra awo so? Wɔ Yohane 3 mu, Yesu ka kyereɛ ɔbarima bi a wɔfrɛ no Nikodemo sɛ ɛsɛ sɛ yɛwo foforo.”

Akwan 2 – Dwumadi: Bubu No, Yɛ Foforo (Tear It Up, Make It New)

Nneɛma a ɛho hia:

- Papa kɛsɛ dada a abubu, akyigyina, anaa wɔde ayɛ adeɛ dada (wobetumi akyerɛw nsɛm te sɛ “bɔne,” “me ho ara,” “ntie mmara” so).
- Papa foforo kɛsɛ a ɛyɛ fɛ, anaa poster kɔɔ.
- Nsɛsoɔ pens.

Akɔnhoma:

- Kyekyere papa dada no anim wɔ kuw no mu.
- “Papa dada yi yɛ te sɛ yɛn nkwa bere a yɛyɛ bɔne mu — nneɛma te sɛ ntie mmara, me ho ara, atorɔ, anaa yɛde yɛn ho bɔ afoforo.”
- Wubetumi akyerɛw nsɛm no so sɛ wokasa, anaa bisa mmofra no na wɔmfɛ wɔn nsɛm nka na wubɔ so.
- “Mebetumi apopa nsɛm yi nyinaa sɛ meyɛ den? Mebetumi ayɛ papa dada yi foforo bio?”
- Bubu papa no akye mu wɔ awɛrɛhoɔ kɛsɛ.
- “Daabi. Nokware no ne sɛ, yɛn ankasa rentumi nsɛsa yɛn akoma dada. Baebɔɔ ka sɛ Yesu mmɔ yɛn ho sɛnea yɛda, na mmom ɔde yɛn yɛ foforo. Sɛ yɛde yɛn

ho to no so a, ɔde yen ye nokware abode foforo — senea ɔde akoma foforo nyinaa ma yen.”

- Kyekyere papa foforo kolo no so.
- “Saa na ete senea yewo bio. Yesu ma yen akoma foforo ne nkwa foforo, a eho tew ma yetena nkwa ma no.”
- Bisa: “Den na yebeye se abode foforo a Yesu aye yen?” (ye yen ho ye papa, fa kye, ka nokware, kyere do).

Asem no: Yohane 3:1–8

Kan Yohane 3:1–8 kyere kuw no.

Afotu pa: Se wope se adesua no ye anigye a, ma ɔkyerekyerɛfoɔ baako kan Yesu nsem, na ɔkyerekyerɛfoɔ foforo kan Nikodemo nsem. Eyi bema akonto mu no ate se nkɔmmo a eda ho ampa.

(Eye asem pɔtee a efiri Yohane 3:1–8 — eda ho wo Akan Twi mu senea eda ho wo wo Baebɔɔ mu.)

Nsemmisa

- “Den na eda nsow wo awo se abofra ne awo bio senea Yesu kae no mu?”
(*Boa won se wonya mu: Awo se abofra ye yen nipadua fi ase nkwa mu, awo bio ye yen akoma fi ase nkwa foforo wo Onyankopɔn mu.*)
- “Afei, Yesu nkaa se yenko yen ho ako yen maame yam bio. Ɔkaa nkwa foforo a efiri akoma mu bere a wugye no di. Eye se wo ne Onyankopɔn fi ase foforo bio — ɔde akoma foforo ma wo, ɔfa wo bone kye, na ɔboa wo se woatena senea ɔpe.
Eno nti senea yentumi nko yen ho abofra bio a, yen nyinaa betumi awo bio se yede yen ho to Yesu so. Eye nkwa foforo a ɔye yen Agyenkwa ne Hene!”

Mpaee Toa Mu

- Da Yesu ase se ɔma yen nkwa foforo na ɔde yen ye abode foforo se yede yen ho to no so.
- Bisa Onyankopɔn se ɔmma yen kae se se yedi Yesu akyi a, esesa senea yetena nkwa na yedo afoforo.

Nkuto Kakra Nhyehyɛ 2

Mmerɛ: Minit 20-25

Kyɛ Kɛsɛɛ a Ɛsɛ Yɛkaɛ:

Ɛfiri Yesu nti, meɣe abode foforo! Osesa me sɛ menni no ho.

“Wɔ Yohane 3 no, ɔbarima bi a ne din de Nikodemo kɔɔ Yesu nkyɛn anadwo. Yesu ka kyereɛ no sɛ:

‘Ɛsɛ sɛ wɔwɔ wo foforo sɛ wope sɛ woyɛ Onyankopɔn abusua no bi.’

Nikodemo antumi anhu no ntɛm. Osusuui sɛ Yesu kyere sɛ ɔbeyɛ abɔfra bio! Nanso Yesu kyereɛ no mu sɛ ‘wɔwɔ bio’ kyere sɛ yɛma Onyankopɔn ma ɔma yɛn akoma foforo—akwantu foforo a ɛfata.

Wɔwɔ bio kyere sɛ Yesu fa nsem bɔne a ɛwɔ yɛn akoma mu—te sɛ abufuw, ho ɔɔ nko ara, atorɔ—na ɔboa yɛn ma yeyɛ papa.

Ɔnnka kyere yɛn sɛ “yɛnho bɔden ara.”

Ɔte ase yɛn mu na ɔboa yɛn fi akyi kɔ anim!”

Bisabisa:

“Nsem bɔne bɛn na Yesu betumi aboa yɛn ama aye papa?”

(Nsem a yɛbetumi aka: abufuw → ayamhyehyɛɛ, atorɔ → nokwareɔdi, suro → gyidi).

“Yɛnyɛ abode foforo wɔ yɛn ho bɔden ara so.

Yeyɛ abode foforo wɔ Yesu so gyidi mu.

Yesu da ho ara yɛn ho, ɔboa yɛn sɛ yɛnyɛ sɛ ɔno ara!”

Mmoa a ɛboa:

Ka biribi tiaa ho wɔ wo ankasa abrabo mu sɛnea Yesu asesa wo firi bere a wugydii no so. Fa ɔɔ kɛsɛɛ biako nko ara ho sɛnea Yesu reboa wo sɛ woyɛ ayamhyehyɛɛ, kyɛ, anaa gyidi kɛsɛɛ wɔ no mu. Ka kyere mmɔfra no sɛ ɛnye pɛfɛkɛhyɛn ho — ɛyɛ Yesu na ɔyɛ yɛn abode foforo na ɔboa yɛn sɛ yɛnyɛ n’akwan mu!

Paw 1: Afrafra Ayɛ Anantwie Adwuma

Nneɛma a Wɔhia:

- Printout 2
- Nkrantɛɛ (Scissors)
- Glue anaa nsoan nseso tape
- Dua clothespin (peg)
- Crayon, nsemmɔne pens, ahaban, anaa paint de kɔma ho

Akwankyerɛ:

1. Fa nkrantɛsɛ de twa afrafra no ho akwan yie.
2. Fa crayon, nsemɔne pens, anaa stickers de ma wo afrafra no ho ayɛ fɛ. Wubetumi aka nsɛnkyerɛnne, ntini, anaa anim a ɛsere.
3. Fa afrafra no mfinimfini to peg no mu de glue anaa tape ka ho. Hwɛ sɛ afrafra no nipadua da peg no mfinimfini.
4. Sɛ wopam peg no a, ɛbɛyɛ sɛ afrafra no rehome ne ntaban!
5. Afei, fa nsemɔne pens, crayon, anaa nsemɔne pens de hyɛ no fɛ wo akyi.

“Tɛ sɛnea afrafra yi na ɛyɛ caterpillar anaa mmorɔtofoɔ kan no, saa ara na sɛ yɛde yɛn ho to Yesu so a, ɔma yɛyɛ abɔde foforo nyinaa!”

Bisabisa:

“Dɛn na ɛsesa sɛ obi di Yesu akyi?”

“Nnipa bɛn na wubetumi ayɛ sɛ ‘abɔde foforo’ saa nnawɔtwe yi?”

Paw 2: Yɛ Ma No Foforo Adwuma

Nneɛma a Wɔhia:

- Ataade papa a nsew nni ho (1 biako mma mmɔfra biako)
- Pens, crayon, nsemɔne pens
- Pɛpɛɛpɛ: stickers, washi tape, anaa akwadwuma kɛsɛɛ nketewa

Akwankyerɛ:

1. Ma ɔsuafɔɔ biara ataade kɔkɔɔ biako na bisa wɔn sɛ wɔmfɛ nsem nketewa bi kyɛre mu mmɛrɛ kakra.
2. “Dwetɛ biribi a ɛtɛ sɛ awɛrɛhow anaa sɛ ɛbubu. Ebetumi ayɛ da a nsuo tɔ, nwera a ɛrɛyɛ wusiw, anim a ɛyɛ yaw, ade a ɛbubu, anaa biribi a ɛyɛ gyigyɛ nni ho. ɛnsɛ sɛ ɛyɛ pɛfɛkɛhyɛn — fa nsɛnkyerɛnne kɛsɛɛ.”
3. Wɔmfɛ wɔn adwuma no kɔma obi foforo.
4. “Sɛnea obi foforo no adwuma ne sɛ ɔma no foforo — ɛnyɛ sɛ ɔpopa no kɔ, na mmom ɔsesaa no bɔɔ no biribi foforo a ɛyɛ anigye.”

Mfatoho:

- Nwera a ɛrededa mu bɛyɛ fie nwera a ɛyɛ fɛ.
- Osu tɔ ho bɛyɛ ɔsram a ani gye ho.
- Anim a ɛyɛ yaw bɛyɛ nnipa a wɔreboaboa wɔn ho ano agoro.
- Akoma a ɛbubu bɛyɛ akoma a asɛnkyɛrɛ mu de nkurɔfoɔ hyia ho.

Afei ma wɔn nkyɛrɛ “ansan ne akyi” wɔ wɔn nsemɔne mu.

Bisabisa:

“Dɛn na ɛsɛsa wɔ mfonini no mu?”

“Ɛyɛ sɛn na eyi kyɛrɛ yɛn nea Yesu yɛ wɔ yɛn abrabɔ mu sɛ yɛdɛ yɛn ho to no so?”

“Sɛ yɛyɛ Yesu dea a, sɛnea yɛn akoma, yɛn adwene, ne yɛn akwan bɛyɛ no dɛn?”

“Sɛ yɛba Yesu nkyɛn a, ɔnyɛ yɛn kɛkɛ wɔ akwan ketewaa mu — ɔma yɛn abɔdɛ foforo. Nnansa na yɛbɛtɛ sɛ yɛyɛ awɛrɛhow, anigye nni ho, anaa sɛ yɛbubu, nanso Yesu ma yɛn anidaso foforo, anigye foforo, ne kwan foforo.”

Adwuma: Ntonton Foforo

Asɛdɛ: Kyɛrɛ sɛ: Yesu popa bɔnɛ firi yɛn so na ɔma yɛn ahyɛase foforo.

Nnɛma a Wɔhia:

- Chalkboard anaa whiteboard
- Kɔnmuaɔde/ataaɔde anaa nsuo ho hohoroade
- Nsɛmmɔnɛ pens/chalk

Akwankyerɛ:

1. Kyɛrɛw anaa dwetɛ “bɔnɛ” anaa ho dɔ nko ara (atorɔ, abufuw, mpene atia, ne saa nsɛm) wɔ board no so.
2. Kasa fa sɛnea bɔnɛ ma yɛn akoma ho fi ho.
3. Afei popa board no yie.

“Sɛ yɛdɛ yɛn ho to Yesu so a, ɔkyɛ yɛn bɔnɛ na ɔma yɛn abɔdɛ foforo — sɛnea board no ho pataa!”

Nkitahodie:

“Ɛtɛ sɛn sɛ wopɛɛ akyɛdɛ foforo?”

“Dɛn foforo na wopɛ sɛ woyɛ ma Yesu?”

Kɔ Kɔso Yie

“Dɛn na ɛkyɛrɛ sɛ yɛyɛ ‘abɔdɛ foforo’ wɔ Kristo mu?”

“Aɔdɛn nti na wususuw sɛ Yesu pɛ sɛ ɔyɛ yɛn foforo na ɛnyɛ sɛ ɔsesaa nsɛm kakra bi?”

“Sɛ yɛdɛ yɛn ho to Yesu so a, ɛyɛ sɛ wɔwoo yɛn bio?”

“Dɛn na Yesu ate aseɛ ayɛ foforo wɔ wo abrabɔ mu dada?”

“Ɛyɛ dɛn na wopɛ sɛ Yesu yɛ foforo wɔ wo akoma anaa wo abrabɔ mu?”

“Dɛn na wususuw sɛ Onyankopɔn hu sɛ ɔhwɛ wo sɛ ‘abɔdɛ foforo’?”

“Ɛyɛ dɛn na wubetumi asusuw sɛ wubedi nkwa foforo wɔ nnawɔtwe yi efisɛ woyɛ Yesu dea?”

Awiei Bom

Mmerɛ: Minit 5-10

Adwuma: Dadaw vs. Foforo Apaw

Kenkan asem bi na bisa mmɔfra no sɛ wɔmpaw “dadaw” apaw vs. “foforo” apaw.

Mfatoho:

- Wo yɔnko yɛ wo bɔne.
 - Dadaw apaw: Yɛ no bɔne bio.
 - Foforo apaw: Kyɛ no na yɛ no ayamhyehyɛɛ.
- Wo nua gye wo agyapadeɛ a woammisa.
 - Dadaw apaw: Bɔ abufuw na gye no bio.
 - Foforo apaw: Bisa no asomdwoe mu na kyɛɛ.

“Sɛ yɛde yɛn ho to Yesu so a, ɔboa yɛn sɛ yɛnabrabo yɛ foforo akwan—akwan a ɛma ɔno anuonyam.

Ɛnnɛ yɛasua sɛ sɛ yɛde yɛn ho to Yesu so a, ɔnye yɛn ho kɛkɛ kakra — ɔyɛ yɛn foforo nyinaa. Ɔma yɛn ahyɛase foforo, ɔsesa yɛn akoma, na ɔboa yɛn sɛ yɛnabrabo yɛ sɛnea ɔpɛ. Ɛno ne nea ɛkyɛɛ sɛ yɛyɛ abɔde foforo!

Susuw biribi paako bi a wubetumi ayɛ saa nnawɔtwe yi sɛ woka sɛ Yesu asesa w’akoma. Ebetumi ayɛ sɛboa wo nua, ka ‘mɛpa wo kyɛw’ kan, anaa kyɛ wo yɔnko ade.”

Mmuaɛɛ Ne Susubo

- Wubetumi ma wɔn sɛ wɔdwɛtɛ afrafra anaa wɔkyɛw “Yesu yɛ me foforo!” na wɔhyehyɛ afiɛ sɛ akyerɛwdeɛ kyerɛw.
- Prente Bible asem no.
- Praa Bible asem no a ɛwɔ saa adesua yi mu (Efesofo 3:18). Hwɛ Game Ideas a ɛfa Memory Verse ho.
- Mpaɛɛ fa mmɔfra no bom na ma wɔn ako fie.

To Mu Mpaɛɛ

Da Yesu ase sɛ ɔde nkwa foforo ma yɛn na ɔyɛ yɛn abɔde foforo sɛ yɛde yɛn ho to no so.

Bisa Onyankopɔn mmoa sɛ yɛnkaɛ sɛ sɛ yɛdi Yesu akyi a, ɛsesa sɛnea yɛnabrabo te ne sɛnea yɛdɔ afoforo.

Agoro

Mmerɛ: Minit 25

Agoro: Yeyɛ Foforo Mu Nsakraɛ Tag

Ahohia a Yehia:

- ☐ Hwee nni ho

Senea Wɔbɛyɛ Agoro no:

- Paw mmofra 2-3 sɛ wɔnnɛ “abrabo dadaa” a wɔde bɛtaa afoforo no.
- Sɛ obi kɔ mu a, ɔgyina ho na ɔde ne nsam bo ne mu.
- Obi foforo betumi abeyɛ “nsakraɛ” no de n’ani bo no na waka sɛ, “Woyɛ abɔde foforo wɔ Yesu mu!”
- Sɛ wɔasakra no a, ɔbofoɔ no de ne nsam sɔ soro sɛ “abɔde foforo” na ɔtoaa so agoro no.
- Sesa wɔn a wɔtaa afoforo no akyire akyire.

Nea Eda Ho Yɛkyerɛ:

ɛkyerɛ senea Yesu sesa yɛn akoma—senea mmofra no nso fi bone mu gyina ho kɔ abrabo foforo mu.

Agoro: Abrabo Dadaa, Abrabo Foforo Ntem Ntem

Ahohia a Yehia:

- ☐ Dɔtɛ mmɔkaw abien ma ɔteam biara (nsɛnkyerɛ: *Abrabo Dadaa* ne *Abrabo Foforo*)
- ☐ Nnɛma a wɔde bɛso (sɛ nhwɛsoɔ: krataa a wɔabo ho sɛ *abrabo dadaa*, ne krataa akoma fitaa a eyɛ *abrabo foforo*)

Senea Wɔbɛyɛ Agoro no:

- Kyekyɛ mmofra ako ɔteam mu.
- Fapem baako so wɔ *Abrabo Dadaa* dɔtɛ a ewɔ krataa a wɔabo ho (ɛkyerɛ bone, anibere).
- Fapem baako nso so wɔ *Abrabo Foforo* dɔtɛ a eyɛ mpan.
- Mmofra yɛ ntem ntem kɔfa nea eyɛ “abrabo dadaa” de kɔ sisi ne nan ase, na wɔde akoma krataa fitaa hyɛ *Abrabo Foforo* mu.
- ɔteam a eyɛ ntem na ɔde akoma fitaa hyɛ mu nyinaa no na ɔdi nkonim.

Nea Eda Ho Yɛkyerɛ:

Eda adi senea yɛfi abrabo dadaa (bone mu) kɔ abrabo foforo mu wɔ Yesu mu.

Agoro: Wɔwoo Bio Mbrɛ So

Ahohia a Yehia:

- ☐ Akonnwa, kɔn, nsuo epo ntomtɔm (pool noodles), anaa nnɛma foforo a wɔde betumi ayɛ akwan a eyɛ mmerɛw
- ☐ Nsɛnkyerɛ: *Abrabo Dadaa* → *Asɛndua (Yesu)* → *Abrabo Foforo*

Senea Wɔbɛyɛ Agoro no:

- Hyehye akwan a eye mmerew wo dan no mu.
- Mmofra hye ase wo *Abrabɔ Dadaa* mu, na wofa akwan a eye mmerew mu.
- Won a woresan mu no du *Asendua* so, na wogyae kakra, na woye nkɔntɔn (ekyerɛ nsakraɛ).
- Wɔtoaa so kɔfa akwan no wie wo *Abrabɔ Foforo* so.
- Wɔwie a, wɔbɔ mmirika na wɔka sɛ: “Meye abɔde foforo wo Kristo mu!”

Nea Eɖa Ho Yɛkyerɛ:

Eye akwan dɛw ma mmofra fa so hu sɛnea eye sɛ wofi *abrabɔ dadaa* mu kɔ *abrabɔ foforo* mu wo Yesu mu.

Prentwe 27.1

APAW DEDAW NE APAW FOFORO



Prɛntwɛ 27.2

MMUAE NE SUSUBO

